



Crna Gora
O P Š T I N A B A R

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine

Broj: 07-352/15-30
Bar, 27.02.2015. godine

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar, postupajući po zahtjevu Stević Dragana, iz Šabca, za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova, na osnovu čl. 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i DUP-a »Čanj II« (»Sl.list CG« - opštinski propisi br. 39/13), izdaje:

URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata na urbanističkoj parceli broj 69, u bloku 16, zona »D«, po DUP-u »Čanj II«.

1. Lokacija: DUP »Čanj II«, zona »D«, blok 16, urbanistička parcela broj 69.

U grafičkom prilogu »Plan parcelacije« definisane su granice urbanističkih parcela preko koordinata tačaka koje su date u prilogu.

Kada urbanistička parcela, koja je određena ovim planskim dokumentom, ima manja odstupanja od postojeće katastarske parcele (ili parcela), kao i u drugim opravdanim slučajevima kada je potrebno izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa katastarskom parcelom, organ nadležan za poslove uređenja prostora može izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa katastarskim stanjem u toku postupka za izdavanje građevinske dozvole.

Kod urbane komasacije kada se udružuju dvije ili više parcela na kojim će se graditi novi objekat novoformirana parcela se može odrediti u skladu sa uslovima iz Plana pod uslovom da površina iste ne može biti manja od 600m² pod sljedećim uslovima:

- da je za istu obezbijeden pristup sa javne saobraćajnice i
- da je obezbijedena saglasnost svih vlasnika zemljišta na jedinstveno urbanističko arhitektonsko rješenje za urbanističku parcelu.

Prilikom komasacije kada se udružuju dvije ili više urbanističkih parcela, dio ili jedna cijela urbanistička parcela može se privesti namjeni parking prostora u funkciji planiranog objekta.

Takođe, na zahtjev vlasnika, urbanistička parcela u neposrednoj blizini planiranog objekta ili u okviru zone može se privesti namjeni parking prostora isključivo u funkciji tog objekta i kao takva se ne može koristiti u druge svrhe.

2. Namjena objekta: Parcela se nalazi u zoni MN - mješovita namjena (turističko stanovanje; stanovanje i turizam).



MN – turističko stanovanje

Turistički objekti sa pretežnom namjenom turističko stanovanje planirani su kao samostalni objekti za privremeni i stalni smještaj korisnika. Osim smještaja u okviru ove namjene moguće je obezbijediti i turističke sadržaje - recepcija, restoran, bazeni, spa centri, wellness centri i sl.

U okviru ove namjene planira se razvoj visoko kvalitetnog turističkog stanovanja. Zona sa namjenom MN predstavlja dio naselja Čanj koji bi funkcionalno tokom cijele godine a ne samo u periodu turističke sezone. Svi centralni saržaji koji su neophodni za funkcionalisanje ovakvog naselja planirani su u susjednom kontaktnom planu Mišići a uslužni sadržaji (prodavnice, banke, pošta i sl.) u prizemljima objekata.

MN – stanovanje i turizam

Turistički objekti sa mješovitom namjenom turizam, turističko stanovanje i stanovanje planirani su kao samostalni objekti za privremeni i stalni smještaj korisnika. Blokovi sa namjenom M3 su prvenstveno interpolacija u postojećoj izgrađenoj strukturi.

Tipologija objekata je individualni slobodnostojeći objekat na parceli.

Svi centralni saržaji koji su neophodni za funkcionalisanje naselja planirani su u susjednom, kontaktnom planu Mišići a servisni sadržaji (prodavnice, banke, ambulanta, dječije ustanove, pošta i sl.) u prizemljima objekata sa namjenom T2- turistički objekti sa uslužnim djelatnostima u prizemlju.

»Ako lokacija namijenjena planskim dokumentom za stanovanje, odnosno za poslovnu djelatnost nije privedena namjeni, ovi urbanističko-tehnički uslovi mogu se primjeniti za izradu tehničke dokumentacije za primarni ugostiteljski objekat za pružanje usluga smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića.

U tom slučaju, primjenjuju se svi osnovni parametri definisani planskim dokumentom, osim namjene površina, koji su dati u ovim UTU.«

3. Gabarit objekata:

3.1. Osnovni urbanistički parametri za urbanističke parcele u zoni MN – turističko stanovanje:

minimalna urbanistička parcela.....	400 m ²
indeks zauzetosti.....	0.30
indeks izgrađenosti.....	1.0
maximalna spratnost	P+2 (3 etaže)
Spratnost i površina objekata mogu biti manji od planom iskazanih maksimalnih vrijednosti.	
Pomoćni objekti ne mogu se graditi na parceli.	
Površina pod podzemnim etažama može biti veća od površine prizemlja ali ne može biti veća od 60% zauzetosti parcele.	

3.2. Osnovni urbanistički parametri za urbanističke parcele u zoni MN – stanovanje i turizam:

indeks zauzetosti.....	0.3
indeks izgrađenosti.....	0.6-1,0
maximalna spratnost	tri etaže (P+2)

Spratnost i površina objekata mogu biti manji od planom iskazanih maksimalnih vrijednosti, s tim da ukopani podrumi u kojima su garaže ili tehničke prostorije ne ulaze u obračun BGP. Potkovlja i sutereni se uračunavaju u BGP prema važećim propisima. Pomoćni objekti ne mogu se graditi na parceli.

Površina pod podzemnim etažama može biti veća od površine prizemlja ali ne može biti veća od 60% zauzetosti parcele.

Otvorene manje bazene (ukupne površine do 25m²) moguće je graditi, a da se ne obračunavaju u indeks zauzetosti parcele.

Za svaku urbanističku parcelu, pojedinačno su dati urbanistički pokazatelji i kapaciteti :



Zona D blok 16

Urb. parcela	Kat. parcela	Namjena	Površina urbanističke parcele /m ² /	maksimalno dozvoljeni indeks zauzetosti	maksimalno dozvoljena zauzetost parcele /m ² /	min. slobodne zelene površine u okviru parcele /m ² /	maksimalni dozvoljeni indeks izgradenosti	maksimalno dozvoljena BGP /m ² /	maksimalno dozvoljena sprainost (max. ukupna visina objekta)	minimale zelene/slobodne površine /m ² / u okviru parcele po krevetu-korisniku usluga	broj kreveta (turista)	broj smještajnih jedinica	broj kreveta (stanovnika)	broj zaposlenih	ukupan broj korisnika
69	1186/5 1187/3	MN	332,62	0,30	99,78	99,78	0,6	199,57	2	100	6	1			7

Propisane površine i spratnosti su maksimalne vrijednosti, a mogu biti i manje.

Tabela za obračun prostornih kapaciteta za namjene MN

Oznaka namjene	NAMJENA	PLAN				
		MAX indeks zauzetosti	MAX indeks izgradenosti	max spratnost objekta	min potreban broj PM /GM	Min veličina UP
MN	Mješovita namjena / moteli, hosteli, ugostiteljski objekti i dr/	0.3	1.0 - 1,2	P+2 /P+4 na repernim tačkama/	100 smještajnih jedinica/50 PGM	400 m ²
	Mješovita namjena / turizam i stanovanje/				1000 m ² /25-30 PGM (za uslužne djelatnosti*)	
MN	Mješovita namjena / turizam i stanovanje/	0.3	0.6 -1,0	P+2	100 smještajnih jedinica/50 PGM	400 m ²

4. Nivelacione kote objekata: U svemu prema izvodu iz DUP-a »Čanj II« - grafičkom prilogu »Plan regulacije i niveliacije«.

Nivelacija se bazira na postojećoj niveliaciji terena.

Za objekte koji u prizemlju imaju nestambenu namjenu (poslovanje), kota prizemlja može biti viša od kote trotoara za najviše 0.2m. Svaka veća denivelacija, ali ne veća od 1.2m, savladava se unutar objekta.

Visinska regulacija definisana je označenom maksimalnom spratnošću na svim urbanističkim parcelama gdje se jedan nivo računa u prosječnoj vrijednosti od cca 3m za etaže iznad prizemlja, odnosno 4m za etaže u prizemlju ukoliko se u njemu planira poslovni sadržaj. Urbanističko-tehničkim uslovima za svaku namjenu određen je maksimalan broj etaža. Dozvoljava se i manji broj.

Etaže mogu biti suteren, prizemlje, spratovi i potkrovљe, a podzemne etaže ne ulaze u obračun visina.

Suteren je etaža sa visinom poda ispod visine okolnog terena na dijelu vanjskog obima i ukopan je sa 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnati teren uz pročelje objekta, odnosno jednim svojim pročeljem je iznad terena. Uređeni teren iza objekta mora se u potpunosti naslanjati na objekat i ne može biti od objekta odvojen potpornim zidom(škarpom).

Prizemlje je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena tj. prva etaža iznad suterena.

Sprat je svaka etaža između prizemlja i potkrovla/krova.

Potkrovљe je završna etaža objekta ispod krova sa nadzitkom na fasadi (visina prema važećim propisima)

Pri izračunavanju postignutih urbanističkih parametara na urbanističkim parcelama u ovom Planu, sutereni i potkrovљa se uračunavaju u skladu sa posebnim propisima.

5. Građevinska i regulaciona linija: U svemu prema izvodu iz DUP-a »Čanj II«.

U grafičkom prilogu »Plan regulacije i niveliacije« definisan je položaj građevinske i regulacione linije. Građevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuća i na nju se postavlja jedna fasada objekta



odnosno 50% fasade objekta.

Minimalna udaljenost novog objekta od granice susjedne parcele je 4 metra, čime se obezbjeđuje optimalan odnos između objekta u pogledu insolacije i obrušavanja (izuzetno 3 m ako se parcela graniči sa gradskim zelenim neizgrađenim površinama).

Udaljenost objekta od granice parcele treba da iznosi najmanje četvrtinu visine objekta. Udaljenost se može smanjiti na osminu ako objekat na fasadi ne sadrže sobne otvore. Izuzetno, objekat može biti postavljen na manjoj udaljenosti ili na samoj granici parcele, ako postoji obostrani interes vlasnika parcela i njihova pisana saglasnost. U okvirima postavljenih građevinskih linija dozvoljeno je slobodno postavljanje i formiranje gabarita objekta a u skladu sa specifičnim zahtjevima ove namjene.

Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni djelovi objekata ne mogu prelaziti građevinsku liniju.

Regulaciona linija je definisana osovinom saobraćajnica, čije su koordinate prikazane u grafičkom prilogu »*Plan saobraćaja*«. Regulaciona linija je granica, u smislu korišćenja, između javnih površina i površina za druge namjene.

6. Konstruktivni sistem: Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom seizmičkom konцепцијом. Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekta. Posebnu pažnju posvetiti mjerama antikorozivne zaštite.

7. Arhitektura i materijali: Imajući u vidu atraktivne prostore koje tretira Plan potrebno je posebnu pažnju posvetiti arhitektonskom oblikovanju planiranih sadržaja. Arhitektonsko oblikovanje objekata uskladiti sa pejzažom i duhom mediteranskog mjesta i pri tome težiti da se primjena tradicionalnih elemenata ne svede na kopiranje istih već njihovim pažljivim transponovanjem, uz primjenu savremenih materijala, doprinijeti formiranju kvalitetnih ambijenata.

Radi uspostavljenih kriterijuma preventivne zaštite ambijentalnih vrijednosti sredine ovim Planom određuju se sledeći, suštinski principi arhitekture ovog podneblja, kao obavezne mjere i postupci oblikovanja objekata i njihovih detalja:

- za sve objekte je preporučeno korišćenje autohtonog, prirodnog kamena (blok ili rezane ploče) na minimum 30% povrsine fasade. Preporučena boja fasade je bijela.
- terase, ogradni zidovi terasa, lode u ravni pročelja, bez korišćenja ogradnih »baroknih« stubića (npr. »balustrada«) na novim građevinama
- treba izbjegavati gradnju balkona dužinom cijele fasade
- oprezna primjena lukova pogotovo ravni luk, plitki segmentni luk
- formu objekata prilagoditi topografiji terena
- objekte prilagoditi klimatskim uslovima
- koristiti autohtone materijale i vegetaciju
- na prostoru u zahvatu studije nije dozvoljena izgradnja baraka, brvnara, drvenih planinskih kuća i sličnih objekata koji tipološki ne pripadaju primorskom ambijentu.

Preporučuje se da krov buden ravan. Za ravne krovove preporučuju se neprophodne terase pokrivene odgovarajućim pokrivačem - od lomljenog kamena ili zatravljene, koje se koriste kao krovne bašte. Preporuka plana je da nagib krovnih ravni bude do 23° , a sljeme krova da ide paralelno sa regulacionom linijom.

8. Podaci za dimenzionisanje objekta na seizmičke uticaje: Zbog izražene seizmičnosti područja statiku računati na IX stepen MCS skale.

Proračun aseizmičkih konstrukcija vrši se u saglasnosti sa propisima za građenje u seizmičkim područjima. Određuju se ekvivalentne horizontalne proračunske seizmičke sile, sa kojima se proračunavaju i dimenzioniraju elementi konstrukcije. U slučajevima kada je potrebna bolje definisana sigurnost konstrukcije objekta, vrši se direktna dinamička analiza konstrukcije za stvarna seizmička dejstva. Kod ovog proračuna optimizuje se krutost, čvrstoća i žilavost konstrukcije čime se može definisati kriterijum sigurnosti u zavisnosti od uslova fundiranja, seizmičnosti terena i karakteristika upotrijebljenog materijala i tipa konstrukcije.



Na osnovu opših principa projektovanja aseizmičkih konstrukcija preporučuje se sledeće:

- na predmetnom području moguća je gradnja objekata različite spratnosti uz primjenu svih standardnih građevinskih materijala za konstrukcije i oblikovanje objekata.
- mogu biti zastupljeni najrazličitiji konstruktivni sistemi.
- kod zidnih konstrukcija preporučuje se primjena zidarije, ojačane sa horizontalnim serklažima i armirane zidarije različitog tipa.
- pored ramovskih armirano-betonskih konstrukcija može biti primijenjena izgradnja objekta ramovskih konstruktivnih sistema ojačanih sa armirano-betonskim dijafragmama (jezgrima), kao i konstrukcija sa armirano-betonskim platnima.
- kod primjene prefabrikovanih armirano-betonskih konstrukcija preporučuje se primjena monolitnih veza između elemenata konstrukcije.
- preporučuje se primjena dovoljno krutih međuspratnih konstrukcija u oba ortogonalna pravca, koje treba da obezbijede distribuciju seizmičkih sila u elementima konstrukcije prema njihovim deformacionim karakteristikama.
- moguća je primjena najrazlicitijih materijala i elemenata za ispunu. Prednost imaju luke prefabrikovane ispune, koje bitno ne utiču na ponašanje osnovnog konstruktivnog sistema. Ukoliko se primjenjuje kruta i masivna ispuna (opeka ili blokovi najrazlicitijeg tipa) treba uzeti u obzir uticaj ispune na osnovni konstruktivni sistem.

Projektovanje temelja konstrukcije objekta za dejstvo osnovnih opterećenja treba zasnovati na sledećim načelima:

- temelje konstrukcije treba projektovati tako da se za dejstvo osnovnog opterećenja izbjegnu diferencijalna slijeganja;
- temelje objekta treba izvoditi na dobrom tlu;
- temeljenja djelova konstrukcije ne izvode se na tlu, koje se po karakteristikama razlikuje značajno od tla na kome je izvršeno temeljenje ostalog dijela konstrukcije.

Ako to nije moguće, objekat treba razdvojiti na konstruktivne jedinice prema uslovima tla.

- primjenu dva ili više načina temeljenja na istom objektu izbjegavati, osim ako se svaki način temeljenja primjenjuje pojedinačno po konstruktivnim jedinicama.
- opterećenje koje se prenosi preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno raspoređeno po cijeloj konstruktivnoj površini.
- treba obezbijediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.
- prije početka projektovanja neophodno je uraditi geomehaničko ispitivanje tla.

9. Priklučci na infrastrukturnu mrežu: U svemu prema izvodu iz DUP-a »Čanj II«, grafički prilozi »Plan hidrotehničke infrastrukture«, »Plan elektroenergetske infrastrukture«, »Plan elektronskih komunikacija« i uslovima koje odrede nadležne organizacije: JP »Vodovod i kanalizacija« i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u prilogu).

Elektroenergetika: Pri izradi tehničke dokumentacije (idejni projekat ili glavni projekat) mora poštovati Tehničke preporuke EPCG i to:

- Tehnička preporuka ze priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje);
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta;
- Upustvo i tehnički uslovi za izbor i izgradnju ograničivača strujnog opterećenja;
- Tehnička preporuka TP – 1 b – Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV

Tehničke preporuke dostupne su na sajtu EPCG.

Investitor je obavezan da od Elektrodistribucije Bar pribavi potvrdu o ometanju/neometanju elektroenergetskih instalacija na urbanističkoj parceli/lokaciji.



Hidrotehnička infrastruktura: Investitor je obavezan da o svom trošku projektuje i izgradi minimum hidrotehničku infrastrukturu, potrebnu za neometano funkcionisanje objekta, ukoliko ne postoji mogućnost priključenja (zbog nedostatka iste), a do izgradnje Planom planiranih infrastrukturnih objekata. Realizacijom vodovodne mreže, obavezno je priključenje objekata u skladu sa uslovima propisanim planskim dokumentom i sglasnošću J.P. »Vodovod i kanalizacija« Bar na glavni projekat. Kao pivremeno rješenje projektovati cistijernu za vodu i vodonepropusnu septičku jamu ili ekološki bioprečistivač, shodno sledećim uslovima:

- I. Otpadne vode iz objekta, potrebno je tretirati ekološkim bioprečistačima adekvatnog kapaciteta, zavisno od proračuna količine otpadne vode ako je specifična potrošnja vode 140 l/stanovnik/dan; Kvalitet otpadne vode koji se ispušta u recipijent treba da je u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda («Sl. list CG», br. 45/08 i 9/10); Projzvođač uređaja mora da posjeduje sertifikat o kvalitetu otpadne vode koja izlazi iz uređaja i da su dopuštene koncentracije opasnih i štetnih materija u otpadnim vodama koje se smiju ispuštati u skladu sa Pravilnikom;
- II. Zapreminu septičke jame odrediti srazmerno veličini objekta, tj. proračunu količine otpadne vode ako je specifična potrošnja vode 140 l/stanovnik/dan; Zavisno proračunu i dnevnom kapacitetu predvidjeti jednokomornu, dvokomornu ili trokomornu septičku jamu; Zidove i dno jame uraditi nabijenim betonom; Unutrašnju stranu zida omalterisati cemetnim malterom do crnog sjaja, kako bi se onemogućilo isticanje tečnosti u teren; Postaviti ventilacione glave za odvođenje gasova, koji mogu biti ekspozivni; Septičku jamu pokriti betonsko-armiranom pločom, sa propisanim otvorom i poklopcom za crpljenje; Jamu locirati tako, da je minimalno 3 m udaljena od objekta; Obezbijediti nepropustljivost septičke jame, jer se desava da uslijed nesavjesnog rada, jame propuštaju nečistu tečnost i dolazi do zagađenja podzemnih voda.

10. Priklučci na gradsku saobraćajnicu: U svemu prema izvodu iz DUP-a »Čanj II«, grafički prilog »Plan saobraćajne infrastrukture«.

Planirane saobraćajnice definisane su koordinatama tjemena i centara raskrsnica i dati su njihovi poprečni presjeci. Date su i karakteristične kote ali su one orijentacione a konačne će biti definisane projektnom dokumentacijom i kada se uradi kvalitetna geodetska podloga.

Pristupni put do urbanističke parcele je najmanje širine 3,5 m ako se koristi za kolski i pješački saobraćaj i najmanje širine 1,5 m ako se koristi za pješački saobraćaj.

Službenost za kolski prilaz na urbanističku parcelu može se utvrđivati u slučajevima već izgrađenih parcela koje nemaju neposredan prilaz na javnu saobraćajnu površinu, a isti se ne može obezbijediti. Kod objekata turističkog stanovanja dozvoljeno je obezbijediti kontrolu kolskog pristupa rampom.

11. Uslovi za parkiranje vozila: Broj parkirališnih/garažnih mjesta (u nastavku: PGM) za potrebe korišćenja građevine obvezno je smjestiti na pripadajuću urbanističku parcelu. Najmanji dozvoljeni broj PGM-a (min. PM) na urbanističkoj parceli utvrđuje se primjenom normativa određenih posebnim uslovima, kako je dato u odjeljku o saobraćaju. Ukoliko drugačije nije rečeno, pod PGM-om se podrazumijeva parkirališno mjesto za lični automobil/2.5x5m/.

Potreban broj PGM (parking-garažnih mjesta) utvrđuje se zavisno od strukture BGP prema parametrima iz GUPa :

- za smještajni dio je potrebno obezbijediti na 100 smještajnih jedinica 50PGM
- za poslovni dio je potrebno obezbijediti na 1000m² površine 10PGM
- za uslužne djelatnosti-ugostiteljstvo je potrebno obezbijediti na 1000m² korisne površine 25-30 PGM .

U slučaju kada nema uslova za parkiranje na pripadajućoj urbanističkoj parceli, parkiranja je moguće ostvariti na nekoj od susjednih urbanističkih parcela ili na nekoj drugoj urbanističkoj parceli u zahvalu Plana. Investitor može pitanje nedostajajućeg broja parkinga riješiti i u skladu sa posebnim odlukama Opštine ukoliko postoji takva odluka (npr.učešće u izgradnji javnih parkirališta,javne garaže, i dr).“

12. Uslovi za pejzažno oblikovanje lokacije i hortikulturalno uređenje: Na urbanističkoj parceli obavezno zasaditi drvoređna stabla u pravcu regulacione linije na međusobnom razmaku cca 6 m i na 1m od regulacione linije.

Sastavni dio tehničke dokumentacije je i projekat pejzažne arhitekture na pripadajućoj lokaciji. Parcela mora imati minimalno 40% otvorenih zelenih površina (parkovno, zaštitno, rekreativno i sl.). Pod uređenjem zelenih površina (minimalno 40% slobodnih zelenih površina) podrazumijeva se zadržati postojeću kvalitetnu vegetaciju i ozeleniti parcelu autohtonim vrstama.

13. Uslovi za uređenje urbanističke parcele: Uređenje terena treba da bude usaglašeno - povezano između parcela i sa kontaktnim područjem.

Uređenje urbanističke parcele obraditi kao poseban dio projekta u skladu sa izvodom iz DUP-a »Čanj II«. Nije dozvoljeno postavljanje žičanih, zidanih, kamenih i drugih ograda i potpornih zidova kojima bi se spriječavao slobodan prolaz uz more i bujice, te koji bi smanjili propusnu moć bujica ili na drugi način ugrozili pomorsko i vodno dobro.

Nadstrešnice, natkrivene terase na terenu, stepeništa, erkeri, balkoni, kao ni bilo koji drugi arhitektonski elementi ne smiju izlaziti iz zone za gradnju (zona omeđena GL i distancom 3m prema javnoj komunikaciji i 3m /izuzetno 1.5m/ prema susjedu).

Teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.

Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2,0 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti. Zid obložiti prirodnim, autohtonim kamenom.

Kod objekata turističkog stanovanja nije dozvoljeno ogradijanje parcele. Efekat ogradijanja na pojedinim djelovima postići kombinacijom prirodnog i uređenog zelenila radi formiranja zaštićenih ambijenata.

Kod objekata mješovite namjene - stanovanje i turizam, dozvoljeno je ogradijanje parcele. Ulična ograda urbanističke parcele podiže se iza regulacione linije u odnosu na javnu površinu. Ograda se može podizati prema ulici i na granicama prema susjednim urbanističkim parcelama najveće visine do 1.5 m, s time da kamo ili betonsko (obloženo kamenom) podnožje ulične ograde ne može biti više od 1m. Dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti providno. Nije dozvoljeno postavljati betonske barokne stubiće- balustrade. Ogradu je moguće izvesti od kamenih zidića i/ili kao zeleni nasad (tamarisi, visoki drvoređi).

Otvorene manje bazene (ukupne površine do 25m²) moguće je graditi, a da se ne obračunavaju u indeks zauzetosti parcele.

Organizovano sakupljanje i odvoženje čvrstog komunalnog otpada iz prostora na način da se posude za odlaganje komunalnog otpada smještaju se u okviru parcele u boksu ili niši ogradijenoj zidom ili živom ogradi.

14. Meteorološki podaci: Područje zahvaćeno DUP - om »Čanj II« nalazi se u zoni modifikovane mediteranske klime čije su karakteristike umjerena godišnja - ljetnja i zimska temperatura sa temperaturnim kolebanjima tokom dana, srednja vlažnost i veoma intenzivna godišnja i dnevna osunčanost.

Maksimalne temperature vazduha su u najtoplijim mjesecima (jul, avgust) oko 30°C, dok u najhladnijim (januar, februar) iznose od 11°C - 13°C. Koncentracija najviših dnevnih temperatura (29,3°C do 32,8°C) je tokom avgusta.

Minimalna temperatura vazduha u zimskim mjesecima ima prosječnu vrijednost oko 5°C, dok u ljetnjim mjesecima ta vrijednost iznosi oko 20°C.

Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha u uskom priobalju Jadranskog mora ima vrijednost od oko 70%. Tokom januara srednja relativna vlažnost vazduha na prostorima do oko 200 do 300 metara je nešto manja od 70%. U toku jula srednja relativna vlažnost vazduha u primorju ima vrijednost od 65–70%.

U prosjeku se u primorskom dijelu opštine do 200 metara apsolutne visine izlučuje do 1500 milimetara padavina godišnje. U toplijem periodu godine (aprili - septembar) izluči se oko 400 do preko 800 mm

padavina, a u hladnijem periodu (oktobar - mart) 1000 do 2000 mm padavina. Padavine se uglavnom izlučuju u vidu kiše, a rijetko u vidu snijega (i to uglavnom na planinskim terenima). Broj dana sa srednjom dnevnom količinom padavina do $1,00 \text{ lit/m}^2$ je od 80 do 120 dana u toku godine.

Trajanje osunčanosti kreće se do preko 2500 časova godišnje, ili prosječno dnevno oko 7 časova.

U primorskom dijelu opštine najveću jačinu i čestinu javljanja ima levant, vjetar iz sjeveroistočnog pravca. Znatno manju čestinu imaju vjetrovi iz ostalih pravaca: pulenat iz pravca zapada, maestral iz pravca sjeverozapada, jugo iz pravca juga i jugoistoka i tramontana (bura) iz pravca sjevera.

Najveća učestalost vjetra je iz pravca sjeveroistoka i istok-sjeveroistoka (39%), zapadnog i zapad-jugozapadnog vjetra (15%) i sjevernog i sjever-sjeveroistočnog vjetra (14%), tišina-bez vjetra (5,2%), dok su najređi vjetrovi iz pravca sjeverozapad i sjever-sjeverozapad (1,3%).

Vjetrovi sa kopna prema moru češći su u zimskom periodu, a u suprotnom smjeru u ljetnjem periodu.

15. Procjena uticaja na životnu sredinu: Za sve objekte koji su predmet ovog plana, a koji mogu da dovedu do zagađivanja životne sredine, obavezna je izrada Procjene uticaja na životnu sredinu, shodno odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05, "Sl. list CG", br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13).

Postojeća kulturna i prirodna vegetacija (maslinjaci, kao i autohtona vegetacija) ne smiju se uništavati.

16. Uslovi i mjere zaštite od elementarnih nepogoda i drugih većih nepogoda: U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl. list Crne Gore", br. 13/07, 05/08, 86/09).

17. Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda: Za potrebe projektovanja odnosno izradu idejnih i glavnih projekata izraditi elaborat o geološkim istraživanjima u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima ("Sl. list RCG", br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl.list CG", br. 28/11), kojim će se utvrditi geološka i hidrogeološka svojstva terena, odnosno geotehnički uslovi za izgradnju objekata. Detaljna geološka istraživanja tla obavezno se vrše prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata iz tačke 7 citiranog Zakona, odnosno objekata površine preko 1000 m^2 i objekata koji imaju četiri i više nadzemnih etaža.

Radi zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda, zbog konstatovanih nepovoljnosti inženjersko-geoloških, hidroloških i seizmičkih uslova tla, sva rješenja za buduću izgradnju i uređenje prostora moraju se zasnivati na nalazima i preporukama elaborata "Inženjersko-geološka istraživanja sa seizmičkom mikrorejonizacijom terena za GUP Bara".

Neophodno je sprovesti naknadna geotehnička istaživanja u pogledu hidroloških svojstava tla, kao i konstatovanje drugih relevantnih elemenata za temeljenje objekata, postavljanje saobraćajnica i objekata komunalne infrastrukture.

18. Uslovi za racionalno korišćenje energije: Radi racionalnog korišćenja neobnovljivih, kao i obnovljivih prirodnih resursa, potrebno je početi koristiti obnovljive izvore energije, recklirati vodu i kruti otpad, graditi objekte dobre termičke izolacije.

Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu : niskoenergetskih zgrada, unaprjeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unaprjeđenje rasvjete, koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošaca s jednog centralnog mjesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području Plana.

Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja.

Sunčeva energija se kao neiscrpan izvor energije u zgradama koristi na tri načina:

1. pasivno-za grijanje i osvjetljenje prostora
2. aktivno- sistem kolektora za pripremu tople vode
3. fotonaponske sunčane celije za proizvodnju električne energije

Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije – za grijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske celije).

U ukupnom energetskom bilansu kuća važnu ulogu igraju topotni efekti sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni dobici topote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu. Pretjerano zagrijavanje ljeti treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom, prirodnim provjetravanjem i sl.

19. Uslovi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti: Projektom obezbijediti nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad licima smanjene pokretljivosti, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti (»Sl.list CG«, br. 48/13). Objekti sa 10 i više stambenih jedinica moraju se projektovati tako da najmanje 1 stambena jedinica na svakih 10 stanova zadovoljava uslove za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti.

20. Organizacija gradilišta: Gradilište organizovati tako da se ne remeti život i rad u susjednim objektima. U toku izvođenja radova ne ometati saobraćajnice (kolske i pješačke), ne koristiti javne površine za odlaganje građevinskog materijala. Investitor i izvođač su obavezni da preduzmu sve zakonom predviđene mјere obezbjeđenja gradilišta.

21. Projektant je obavezan da se pridržava Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) kao i Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (»Sl.list CG«, br. 23/14).

22. Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole investitor je dužan da priloži dokumentaciju propisanu čl. 93 citiranog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Reviziju tehničke dokumentacije (izuzev za porodičnu stambenu zgradu površine do 500m² sa najviše četiri zasebne stambene jedinice) izvršiti u skladu sa citiranim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta (»Sl. List CG« br. 30/14 i 32/14).

Napomena: Veći dio kat. parc. br. 1187/3 KO Mišići se nalazi u sastavu predmetne urbanističke parcele. Ukoliko se lokacija određuje na dijelu urbanističke parcele, u dijelu dokumentacije na osnovu koje se izdaje građevinska dozvola, potrebno je ispoštovati i odredbe čl. 93, stav 1, tačka 2a) Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), koji propisuje sledeće: »*saglasnosti svih vlasnika građevinskog zemljišta obuhvaćenog urbanističkom parcelom, ako se objekat gradi na dijelu urbanističke parcele;*«

Smjernicama za realizaciju Plana predviđeno je sledeće: Ukoliko na postojećim granicama parcella dođe do neslaganja između zvaničnog katastra i plana, mjerodavan je postojeći katalog.

Sastavni dio ovih uslova su i:

- Izvod iz DUP-a »Čanj II« ovjeren od strane ovog Sekretarijata;
- Tehnički uslovi J.P. »Vodovod i kanalizacija« - Bar od 23.02.2015. godine i
- Opšti uslovi izdati od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Dostaviti: Podnosiocu zahtjeva i a/a

O b r a d i o :

Samostalni savjetnik I,

Arh. Sabaheta Divanović, dipl. ing.

Pomoćnik sekretara,

Arh. Suzana Crnovršanin, dipl.ing.

Sekretar

Sekretar,

Duro Karamkić, dipl. ing. grad.





Crna Gora
O P Š T I N A B A R

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine

Broj:07-352/15-30
Bar, 27.02.2015.godine

IZVOD IZ DUP-a «ČANJ II»

ZA URBANISTIČKA PARCELA BROJ »69«, ZONA »D«, BLOK 16

Ovjerava:
Samostalni savjetnik I,

Arh. *Sabaheta Divanović*, dipl. ing.




LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA
- GRANICA PPPN MD
- 5347 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP82 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- GRANICA BLOKA

**2
A**

BROJ BLOKA

OZNAKA ZONE



članak o dokumentu (člDUP XXXX00_članak plana\člAN logo manj.jpg)

detaljni urbanistički plan: ČANJ II


obradivač plana	Grafika dokumenta (člDUP XXXX00_članak plana\člAN logo manj.jpg)	
naručilac	OPŠTINA BAR	registracija člana člDUP 08577.21.05.07.000 članak o planu br. 031-02 Bar, 05 mart 2005.
naziv planskog dokumenta	Detaljni urbanistički plan "ČANJ II"	godina izrade člana 2013.
faza planskog dokumenta	Predlog plana	Razmjer 1:1000
naziv grafičkog prikaza	Plan parcelacije	broj grafičkog prikaza 07a



KOORDINATE DETALJNIH TAČAKA URBANISTIČKIH PARCELA


1339	6582890.08	4669516.53
1340	6582894.52	4669518.93
1341	6582901.56	4669522.75
1359	6582906.32	4669494.44
1360	6582905.42	4669500.66
1361	6582903.29	4669513.19
1363	6582894.87	4669491.21
1364	6582891.76	4669507.86





LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA
- GRANICA PPPN MD
- BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP24 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- GRANICA BLOKA
- 2 BROJ BLOKA
- A OZNAKA ZONE
- NAMJENA POVRŠINA
- T1 TURISTIČKI KOMPLEKS
- T2 TURISTIČKO NASELJE
- MN MJEŠOVITA NAMJENA
- SR SPORT I REKREACIJA
- PLJ POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREDENJE JAVNE NAMJENE
- SZ ŽAŠTITNE ŠUME
- OK OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE



Načinjan Bar, 17.12.2012. Zaključak o uvođenju u promet i izgradnji objekata (čl. 1a COA, br. 51/08, 49/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/12, 39/13) člana 41. Stanova Optične mreže (čl. 1a CO - optimizacija projekta), br. 09/13) Ugovorka optičke mreže na akt upravnog
odluka: **2013** godine, donesen je:

Odluka o donošenju detaljnog urbanističkog plana ČANJ II

član 1
Donesen je planinski dokument detaljni urbanistički plan "Čanj II" (u daljem tekstu Plan).

član 2
Plan uključuje površinu od cca 35 ha. Granice celinača definisane su u grafičkom dijelu plana.

član 3
Plan se donosi u pet faznih etape razvoja: Generacijski urbanistički plan (GUP) Bar (čl. 1a CO - optimizacija projekta, br. 08/07).

Plan se nudi u vidu referentnog i grafičkog dijela.

Granice do sada istaknute prenosi:

- Drevoreme (geografske karta/čvorovi putanja)
- Kategorije podlega
- Izdani izvještaji za 2020. - namjena površina
- Izdani izvještaji za 2020. - vrednost plan infrastrukture
- Izdani izvještaji za 2018. god.
- Izdani izvještaji za 2016. god.
- Plan namjene površina
- Plan zemljište, regulacije i obveznici
- Plan infrastrukture
- Plan infrastrukture i infrastrukture
- Plan infrastrukture
- Plan namjene površina
- Plan pogodnosti arhitektura

član 4
Dodatak je ove odluke uverujući se jevičnim izmjenama za izgradnju planiranih objekata i uveređenje prostora.

član 5
Dodatak je ove odluke uverujući se jevičnim izmjenama za izgradnju planiranih objekata i uveređenje prostora.

član 6
Dodatak je uverujući se jevičnim izmjenama za izgradnju planiranih objekata i uveređenje prostora.

član 7
Ova odluka stupi na snagu odnoga dana od dana objavljivanja u vlasništvu katu CO - optimizacija projekta

Dan: 02.12.2013.
Ura: 20:00 sati
godina: 2013.


Skupština opštine Bar

Prezident:
Ratko Kostić, župan

detaljni urbanistički plan: ČANJ II

obradivač plana	član 1a CO - optimizacija projekta, br. 08/07
naručilac	OPŠTINA BAR
naziv planskog dokumenta	Detaljni urbanistički plan "ČANJ II"
faza planskog dokumenta	Plan
naziv grafičkog prikaza	Plan namjene površina
registaracija člana	član 1a CO - optimizacija projekta, br. 08/07
odluka o izradi plana	član 1a CO - optimizacija projekta, br. 08/07
dan izrade plana	2013.
godina izrade plana	2013.
Razmjer:	1:1000
broj grafičkog prikaza:	06a






LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA
- GRANICA PPPN MD
- 524/1 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP24 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- GRANICA BLOKA
- 2** BROJ BLOKA
- GRAĐEVINSKA LINIJA

NAMJENA POVRŠINA

- | | |
|--|---|
| | HOTEL |
| | MJEŠOVITA NAMJENA |
| | SPORT I REKREACIJA |
| | POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE JAVNE NAMJENE |
| | ZAŠTITNE ŠUME |
| | OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |



7

na osnovu člana 47 i 163 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (čl. 163 CO - br. 33/06, 49/10, 34/11, 40/12, 47/11, 35/11, 39/11) i člana 45 Statuta opštine Bar (čl. 45 CO - opštinski propis, br. 05/11) Skupština opštine Bar, na sastoj udržanu 26.02. 2013. godine, donosi je

CAU
Centar za Arhitekturu i Urbanizam

DOKLAD
O DONOŠENJU DOKLADA O URBANISTIČKOG PLANA
"ČANJ II"

Član 1
Doklad je planski dokument (čl. 163 CO - u izdaju tekstual. Plan).

Član 2
Plan zahvata površine od cca 51 ha. Granica zahvata definisana je u grafickom dijelu plana.

Član 3
Plan se donosi za period preve stape realizacije Generalnog urbanističkog plana Bara i dio isti CO - opštinski propis, ar. 08/09.

Član 4
Plan je rezultat uveljavljene i grafičke dijelje.

gradišće do kada sledeće priloge:

- Djelomično koperativno katalinčko područje 1:1000
- Malački gradilište 1:1000
- Izvod u vrednosti 2020+ - namjena površina 1:1000
- Izvod u COB-u Bar 2020+ - unutarnji plan infrastrukture 1:5000
- Izvod u COB-u Čanj II u 1978. god. 1:2500
- Preduzeće "Čanj II" 1:1000
- Plan namjene površina 1:1000
- Plan zaštite i obnova površina 1:1000
- Plan autodrevostrukture 1:1000
- Plan elektroenergetičke infrastrukture 1:1000
- Plan vodovodne infrastrukture 1:1000
- Plan cestovne infrastrukture 1:1000
- Plan poštanske infrastrukture 1:1000

Član 5
Dokladem ivec ovdje uvedeno se jomično ističe da se predviđa planiranje objekata i uređenje prostora.

Član 6
Samo u poslovima ovog Doklada pretpostavlja se da vidi Odluka o donošenju detaljnog urbanističkog plana ačanj II (čl. 163 CO - opštinski propis, br. 05/11).

Član 7
Ova odluka stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u vlasništvu isti CO - opštinski propis.

Br. odl. 448
Bar, 26.02.2013. godine


Skupština opštine Bar

Predsjednik:
Boško Nikolić, s.r.

d e t a l j n i u r b a n i s t i č k i p l a n :
ČANJ II

obradivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	registracija odluke čl. 163 CO - 05/11 odluka o izdaji plana br. 05/11 datuma 26.02.2013.
naručilac	OPŠTINA BAR	odluka o izdaji plana br. 05/11 datuma 26.02.2013.
naziv planinskog dokumenta	Detaljni urbanistički plan "ČANJ II"	predavač izvršenja čl. 163 CO - 05/11 datuma 26.02.2013.
faza planinskog dokumenta	Plan	vezbeno 1:1000 broj grafičkih planova 07-2a
naziv grafičkog prikaza	Plan regulacije i nivelijacije	





Na osnovu člana 47 i 163 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. List CG«, br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13) i člana 41 Statuta Opštine Bar (»Sl. list CG - opštinski propis«, br. 06/11) Skupština opštine Bar, na XIX sjednici održanoj 27. 12. 2013. godine, donijela je

G:\Planska dokumentacija\DUPLIST\XXX\000_Pecat planova\CAU logo veci.jpg

**ODLUKU
O DONOŠENJU DETALJNIH URBANISTIČKOG PLANA
»ČANJ II«**

Član 1

Donosi se planski dokument detaljni urbanistički plan »Čanj II« (u daljem tekstu: Plan).

Član 2

Plan zahvata površinu od cca 91 ha. Granica zahvata definisana je u grafičkom dijelu plana.

Član 3

Plan se donosi za period prve etape realizacije Generalnog urbanističkog plana Bara (»Sl. list CG - opštinski propis«, br. 08/07).

Član 4

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Grafički dio sadrži sledeće priloge:

- | | |
|---|---------|
| - Ovjernica topografsko-katastarske podloga | 1:1000 |
| - Katastarska podloga | 1:1000 |
| - Izvod iz »GUP-a Bar 2020« - namjena površina | 1:10000 |
| - Izvod iz »GUP-a Bar 2020« - sinhron plan infrastrukture | 1:5000 |
| - Izvod iz »DUP-a Čanj II« iz 1978. god. | 1:2500 |
| - Postojeće korišćenje prostora | 1:1000 |
| - Plan namjene površina | 1:1000 |
| - Plan parcelacije, regulacije i nivelacije | 1:1000 |
| - Plan saobraćajne infrastrukture | 1:1000 |
| - Plan elektroenergetske infrastrukture | 1:1000 |
| - Plan hidrotehničke infrastrukture | 1:1000 |
| - Plan elektronskih komunikacija | 1:1000 |
| - Plan pejzažne arhitekture | 1:1000 |

Član 5

Donošenjem ove Odluke utvrđuje se javni interes za izgradnju planiranih objekata i uređenje prostora.

Član 6

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o donošenju detaljnog urbanističkog plana »Čanj II« (»Službeni list SRCG – opštinski propis«, broj 20/78).

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu CG – opštinski propis«.

Broj: 030-458
Bar, 27. 12. 2013. godine

Skupština opštine Bar



d e t a l j n i u r b a n i s t i č k i p l a n :
Č A N J I I


obradivač plana	G:\Planska dokumentacija\DUPLIST\XXX\000_Pecat planova\CAU logo manji.jpg	registrarska šifra: CAU_DUP_08.07.21_03
naručilac	OPŠTINA BAR	odluka o izradi plana : br.031-024 Bar / 05.mart 2008
naziv planskog dokumenta	Detaljni urbanistički plan "ČANJ II"	godina izrade plana : 2013
faza planskog dokumenta	Plan	1:1000
naziv grafičkog prikaza	Plan saobraćajne infrastrukture	broj grafičkog prikaza : 08b

LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA
- GRANICA PPPN MD
- 534/1 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP24 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- GRANICA BLOKA
- 2** BROJ BLOKA


SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

- KOLSKA SAOBRAĆAJNICA
- TROTOAR
- KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE



Javna garaža





LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA
- GRANICA PPN MD
- 334/1** BROJ GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP24 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- GRANICA BLOKA
- 2 BROJ BLOKA

ŠUMSKE POVRŠINE



ZELENE POVRŠINE JAVNE NAMJENE



ZELENE POVRŠINE OGRANIČENE NAMJENE



ZELENE POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE



Na adresi Bar, 47 i 163 Zelena o vrednosti pismotra - izgradnji objekata (obj. 1. um. G14, br. 81/08, 45/10, 34/11, 45/11, 47/11, 45/12, 39/12) u Baru, na površini od 0,1 ha (č. 1. kv. CD - općinski program, br. 00/11) Stroškova izdaje Bar, na aktuelnoj osnovi, 27.02.2013 godine, davanje:

Odluka o donošenju detaljnog urbanističkog plana
član 1
Davanje ovog dokumenta donosi uručujući platiti "čin 2x" (izdajatelj testira, Plan)
član 2
Plan obvezujući putem od čin 81 ha. Crnica zahteva deklaraciju građevina davanja plana.
član 3
Plan se davao za potrebe realizacije Generalnog urbanističkog plana Bar-a i čin 00 - općinski program, br. 00/07.

Dokument je u potpunosti razumljen i razgovoren je.

Odluka da se donosi sledeće pravilje:
član 4
- Vlasništvo nekretnina ustanovljeno
1.000
- Investicija u bar 2020. - namjena površina
1.000
- Izgradnja objekata u Baru u skladu s tehničkim pravilima i normama
1.000
- Broj stanova u Baru u izgradnji
1.000
- Potreba zaštite priroda
1.000
- Potreba zaštite životne sredine
1.000
- Plan asociranje, regulacija i obnova
1.000
- Plan obnovljivih resursa
1.000
- Plan ekološke razvijene infrastrukture
1.000
- Plan ekološke razvijene infrastrukture
1.000
- Plan ekološke razvijene infrastrukture
1.000
- Plan projekta i rekonstrukcija
1.000

Davanjem ove Odluke utvrđuje se provođenje izdajatelskih upravnih mjerila i uvođenje pravila:

član 5
Davanje usvaja se na drugi dan od dana izdavanja ove Odluke o donošenju detaljnog urbanističkog plana "član 1" (vrednost
čin 81 ha - općinski program, broj 20/13).

član 6
Ova odluka stupa na snagu odmog dana od dana objavljenje u sljednjem činu CD - općinskom programu.

Broj: 00-455
Datum: 28.02.2013. godine


Skratka u potpisu

Branko Matić

detaljni urbanistički plan: ČANJ II



stradivali: plana	00/Pančić, dokumentacija/DP/1000/001/Plan/plan/CDU logo novi.Jpg
caručilac	OPŠTINA BAR
naziv planinskog dokumenta	Detaljni urbanistički plan "ČANJ II"
štara planinskog dokumenta	Plan
naziv grafičkog prikaza	Plan pejzažne arhitekture
	1:1000
	broj grafičkog prikaza : 12a



LEGENDA

- ◆◆◆◆◆ GRANICA ZAHVATA
- GRANICA PPPN MD
- 234/1 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP24 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- GRANICA BLOKA
- 2 BROJ BLOKA

ELEKTROENERGETIKA

- [TS] TS 35/10KV POSTOJEĆA
- [TS] TS 10/0,4KV POSTOJEĆA
- [TS] TS 10/0,4KV PLAN
- ELEKTOROVOD 10KV - UKIDANJE (IZMJESTANJE)
- ELEKTOROVOD 10KV PLAN
- ELEKTOROVOD 35KV PLAN
- ELEKTOROVOD 35KV - POSTOJEĆI

Ime entiteta: Čanjski detaljni urbanistički plan: objekat 1/50, Istr. CG-1, br. 32/08, 40/10, 46/11, 49/12, 47/11, 52/13, 39/14, 39/15, 41/16, Štitna Opština Bar (član 6 i 10 odluke o optimizmu projekta, br. 06/11) Skupština opštine Bar, na XIX svetiono
očitanje, 26.02.2013 godine, sačinjen je:

04Planista_dokumentacija\UP_XXX\PL_Planovi\Čanj II logo.indd

DOKLJU O DONOŠENJU DITAKTIVNOG URBANISTIČKOG PLANA "ČANJ II"

Član 1

Danom ne pomenuti dokument detaljni urbanistički plan "Čanj II" (u daljem tekstu: Plan).

Član 2

Plan zadržava površinu od 0,6 ha. Granica zahvata definisana je u grafičkom obliku plaka.

Član 3

Plan se donosi u pet koraka pre starta realizacije (dovezivanje u drugi plan: Bar (član 6 i 10 odluke o optimizmu projekta, br. 06/07)):

Član 4

Plan se razloži u redoslijedu i grafičkim dijelima.

Građevni dio sadrži sledeće primere:

- Osvjjetna topografska karta srednje podstike
- Referentni podloga
- Izvod u skali 1:1000 (2020+ - namjerno posiljena)
- Izvod u skali 1:1000 (Bar 2020+ - arhivni plus infrastrukture)
- Izvod u skali 1:2500 (Čanj II - iz 1978. god.)
- Izvod u skali 1:2500 (član 6 i 10 odluke o optimizmu projekta)
- Plan raspoložive površine
- Plan raspodjeljivanja i regulacije zemljišta
- Plan infrastrukturnih objekata
- Plan elektroenergetske infrastrukture
- Plan hidrotehničke infrastrukture
- Plan cestovnih komunikacija
- Plan postrojne infrastrukture

Član 5

Donošenjem ovog dokumenta se još uvećava se upotreba objekata i uveličava zahvat.

Član 6

Danom izvođenja ove Odluke presteže se da će Odluka o donošenju detaljnog urbanističkog plana "Čanj II" (član 6 i 10 odluke o optimizmu projekta, br. 06/07).

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG - optimizmu projekta".

Broj ODL-458

Bar, 29. II. 2013. godine

Skupština opštine Bar




detaljni urbanistički plan:

ČANJ II

obradivac plana	04Planista_dokumentacija\UP_XXX\PL_Planovi\Čanj II logo.indd	04Planista_dokumentacija\UP_XXX\PL_Planovi\Čanj II logo.indd
naručac	OPŠTINA BAR	Opština Bar
naziv planskog dokumenta	Detaljni urbanistički plan "ČANJ II"	Detaljni urbanistički plan "ČANJ II"
faza planskog dokumenta	Plan	Razmjeri
naziv grafičkog prikaza	Plan elektroenergetske infrastrukture	Broj grafičkog prikaza:





LEGENDA

- ◆◆◆◆◆ GRANICA ZAHVATA
- ◆◆◆◆◆ GRANICA PPPN MD
- 534/1 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP24 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- 2 GRANICA BLOKA
- 2 BROJ BLOKA

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

- POSTOJEĆA TK INFRASTRUKTURA
- POSTOJEĆE TK OKNO
- PLANIRANA TK INFRASTRUKTURA
- PLANIRANO TK OKNO NO1,...,NO342

No očekivane 47 : 363 Zakona o uređenju prostora - izgradnji objekata (član. 1. lit. C), br. 01/06. 45/16. 34/11. 40/11. 41/11. 43/11. 38/11. 39/11 i člana 41 Statuta Opštine Bar (član 40 - opštinski propis), br. 06/11. Skoštivač opštine Bar, na kôd opštine
oblačno, 26.02.2013 godine, donosi je:

Ovaj dokument je uhapšen i postavljen učesnikima i interesantima.

O DOKUMLTU O DOŠTOŠENIU DETALJNIH URBANISTIČKIH PLANI KLANJ II

Dokument se planasi dokument detaljni urbanistički plan »ČANJ II» (po delom tenuar: Plan).

član 1

Plan zahvata površina od cca 95 ha, granice zahvata definisane je u pravilom dle plana.

član 2

Plan donosi se periodi pone četiri realizacije Generalnog urbanističkog plana Bar (član 4. lit. C) - opštinski propis, br. 04/09.

član 3

Pisan na razpoljivo sa sastojanjem i pridružujući dobita.

Grad Bar sa svišću učestnika:
- Detaljni topografski katastarska podatci
- Član 4. lit. C
- Izvještaj o stanju Bar 2020 - napredak pozivne
- Izvještaj o stanju Bar 2020 - stručni plan infrastrukture
- Izvještaj o stanju Bar 2020 - ugovor
- Projekti budžetni i finansijski
- Plan namjene površine
- Plan infrastrukturnih objekata
- Plan saobraćajne infrastrukture
- Plan elektroenergetičke infrastrukture
- Plan potrošačke infrastrukture
- Plan vodovoda i kanalizacije
- Plan gospodarske infrastrukture

član 4

Uznesenje ovog Odluke obuhvata se jedan mjesec za izgradnju planiranih objekata i urušenje postojeće.

član 5

Dokument stavlja se na stupaj ove Odluke prestaje da vedi do isteka o konzumu detaljnog urbanističkog plana »ČANJ II» (član 4. lit. C) - opštinski propis, broj 20/93.

član 6

Ova odluka rukovodit će usagu doseg dana od dana objavljivanja u vlasništvu istra C - opštinski propis.

Broj Odl. 429
Za: 26.02.2013 godine

Skupština opštine Bar


Prezident,
Miroslav Milić, s.r.


detaljni urbanistički plan:

ČANJ II



otradivač plana	04/Ponuda dokumentacija/UPP XXXX/001/Ponost planova/CANJ logo novi.jpg	registracijska šifra: CAD-DUP-08.07.21.03
naručilac	OPŠTINA BAR	član 4. lit. C broj 20/93 Bar 20/93/2008
naziv planinskog dokumenta	Detaljni urbanistički plan "ČANJ II"	godino izrade plana:
fača planinskog dokumenta	Plan	Razmjeri: 1:1000
naziv grafičkog prikaza	Plan elektronskih komunikacija	broj grafičkog prikaza: 11a



LEGENDA

◆◆◆◆◆	GRANICA ZAHVATA
- - - - -	GRANICA PPPN MD
224/1	BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
—	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
UP24	BROJ URBANISTIČKE PARCELE
*****	GRANICA BLOKA
2	BROJ BLOKA

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

—	VODOVOD
—	FEKALNA KANALIZACIJA
—	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
—	POTOK
—	IZMJESTENI VODOVOD
■■■■■	ZONA ZAŠTITE OKO CJEVOVODA (L=2m OD OSOVINE CJEVOVODA)

Na osnovu Člana 47 i 28a Zakona o urbanističkoj arhitekturi i izgradnji objekata (čl. 1. član. br. 2/08, 4/09, 16/11, 47/11, 25/12, 39/13) i Plan-a 41 Statuta opštine Bar (čl. 1. član. 4/08 - optimizirani projekat, br. O/2/12) Skupština opštine Bar, na svi tečajno

očitano: 29.02.2013. godine, donosi je:

O DODIRENU DETALJNIJU URBANISTIČKOG PLANA ČANJ II

Član 1

Donosi se planski dokument detaljni urbanistički plan Čanji II (u daljinu takođe: Plan).

Član 2

Plan zahvata površine od cca 32 ha. Granica zahvata obuhvaća i grafičku sliku plana.

Član 3

Plan je donosi sa periodom preve do isteka razine izgradnje uvanjivog plana Bar-a (čl. 1. član. 4/08 - optimizirani projekat, br. O/2/12).

Član 4

Plan je redovni od levičevstvo i grafičke slike.

Granice dio koji su objekte primjer:

- Opremnji topografski telefončarci područja: 1.1000
- statički telefon: 1.1000
- telefončarci za 2020.- namenske posloge: 1.1000
- Izvod Č-člub-a Bar 2020.- unutrašnji plan infrastrukture: 1.1000
- Izvod Č-člub-a Čanj (čl. 4/08 - spđ. 1.2500
- Pospoliti putovi i ulice: 1.1000
- Plan namjene površina: 1.1000
- Plan ulica i regionalne povezave: 1.1000
- Plan vodovodne i kanalizacione mreže: 1.1000
- Plan elektroenergetičke infrastrukture: 1.1000
- Plan hidrotehničke infrastrukture: 1.1000
- Plan propusne prometnice: 1.1000
- Plan pregrada i braniteljstava: 1.1000

Član 5

Donoseći ovaj odluku uveravajući se jenim interesima i izgradnjom sticanih objekata i vrednosti prostora.

Član 6

Donosi raspoređenje na mapu ovog dokumenta pretežito da vodi Štadion u donosnom detaljnog urbanističkog plana Čanj II (u vanjskoj isti MZC - optimizirani projekat, br. O/2/12).

Član 7

Ova odluka uveličana na mapu ostvarene dana istekavanja uvanjivog plana Bar-a (čl. 1. član. 4/08 - optimizirani projekat, br. O/2/12).

Izn. 320 - 408
Bar, 29.02.2013. godine.

Štađilina odluke o dnu:



detaljni urbanistički plan:
ČANJ II



obradiveč plana	članak 47 i 28a Zakona o urbanističkoj arhitekturi i izgradnji objekata (čl. 1. član. br. 2/08, 4/09, 16/11, 47/11, 25/12, 39/13) i Plan-a 41 Statuta opštine Bar (čl. 1. član. 4/08 - optimizirani projekat, br. O/2/12) Skupština opštine Bar, na svi tečajno
naručilac	OPŠTINA BAR
naziv planinskog dokumenta	Detaljni urbanistički plan "ČANJ II"
faza planinskog dokumenta	Plan
naziv grafičkog prikaza	Plan hidrotehničke infrastrukture
	10b

